

SPROVEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2023/1769

od 12. septembra 2023. godine

o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura za odobravanje organizacija uključenih u projektovanje ili proizvodnju sistema i sastavnih dijelova za upravljanje vazдушnim saobraćajem/pružanje usluga u vazdušnoj plovitbi i o izmjeni Sprovedbene regulative (EU) 2023/203

Član 1

Predmet

Ovom Regulativom utvrđuju se tehnički zahtjevi i administrativne procedure za odobravanje organizacija uključenih u projektovanje ili proizvodnju sistema ATM-a/ANS-a i sastavnih dijelova ATM-a/ANS-a koji podliježu sertifikaciji u skladu sa članom 4 Delegirane regulative (EU) 2023/1768 ili deklarisanju usaglašenosti projekta u skladu sa članom 5 te regulative.

Član 2

Značenje izraza

Za potrebe ove regulative primjenjuju se sljedeća značenja izraza:

- (1) „ATM/ANS oprema” su sastavni dijelovi ATM-a/ANS-a kako su definisani u članu 3(6) Regulative (EU) 2018/1139 i ATM-a/ANS sistemi kako su definisani u članu 3(7) te regulative, osim sastavnih dijelova u vazduhoplovu koji su u skladu sa Regulativom Komisije (EU) br. 748/2012 ⁽⁴⁾;
- (2) „direktiva za ATM/ANS opremu” je dokument koji izdaje Agencija i kojim se propisuju akcije koje pružaoci usluga ATM-a/ANS-a treba da sprovedu kada je riječ o ATM-a/ANS opremi kako bi se otklonilo nesigurno i/ili nebezbedno stanje koje je identifikovano i ponovo uspostavile performanse i interoperabilnost te ATM/ANS opreme, ako postoji dokaz da bi sigurnost, bezbednost, performanse ili interoperabilnost te opreme inače mogli biti ugroženi;

Član 3

Zahtjevi za nadležni organ

1. Za potrebe ove regulative Agencija je nadležni organ odgovoran za izdavanje odobrenja organizacijama uključenima u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme kao i za nadzor i preduzimanje izvršnih mjera u odnosu na te organizacije.

2. Agencija mora da ispunjava detaljne zahtjeve utvrđene u Prilogu I (Dio DPO.AR) prilikom sprovođenja aktivnosti sertifikacije, istraga, inspekcija, provjera (*audits*) i drugih aktivnosti praćenja potrebnih da bi se obezbijedio efektivan nadzor nad organizacijama uključenim u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme koja podliježe ovoj regulativi. Pri izvršavanju svojih funkcija u skladu s ovom regulativom, Agencija može od nacionalnih nadležnih organa zatražiti administrativnu podršku za obavljanje svojih zadataka u vezi sa sertifikacijom, nadzorom i preduzimanjem izvršnih mjera.

Član 4

Organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme

1. Organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme koja podliježe sertifikaciji u skladu sa članom 4 Delegirane regulative (EU) 2023/1768 ili deklaraciji o usaglašenosti projekta u skladu sa članom 5 te regulative mora dokazati svoju sposobnost organizacije za projektovanje ili proizvodnju za ATM/ANS opremu u skladu sa Prilogom II (Dio DPO.OR).

2. Smatra se da organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju opreme za ATM/ANS Evropskog geostacionarnog navigacionog dopunskog sistema (EGNOS) ispunjavaju zahtjeve iz Priloga II ove regulative dokazivanjem svoje usaglašenosti sa regulativom (EU) 2021/696 i standardima upravljanja, projektovanja i kvaliteta koji se primjenjuju na EGNOS na osnovu te regulative. Od tih organizacija se ne zahtijeva da budu odobrene od Agencije.

Agencija Evropske unije za svemirski program u svojoj ulozi organizacije za projektovanje ili proizvodnju obezbjeđuje da druge organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju EGNOS opreme slijede procese projektovanja i proizvodnje koji rezultiraju nivoom sigurnosti i interoperabilnosti koji je ekvivalentan Prilogu II (dio DPO.OR).

Član 5

Izmjene Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 ⁽⁵⁾

⁴ Regulativa Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. augusta 2012. godine o utvrđivanju sprovedbenih pravila za sertifikaciju plovitbenosti i ekološkoj sertifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja, kao i za sertifikaciju organizacija za projektovanje i proizvodnju (SL L 224, 21.8.2012., str. 1).

⁵ Sprovedbena regulativa Komisije (EU) 2023/203 od 27. oktobra 2022. godine o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) 2018/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa zahtjevima za upravljanje rizicima informacione bezbednosti sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva za organizacije obuhvaćene Regulativama Komisije (EU) br. 1321/2014, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 1178/2011, (EU) 2015/340, sprovedbenim Regulativama Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664 i za nadležne organe obuhvaćene Regulativama Komisije (EU) br. 748/2012, (EU) br. 1321/2014, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 1178/2011, (EU) 2015/340 i (EU) br. 139/2014, sprovedbenim Regulativama Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664 i o izmjeni Regulativa Komisije (EU) br. 1178/2011, (EU) br. 748/2012, (EU) br. 965/2012, (EU) br. 139/2014, (EU) br. 1321/2014, (EU) 2015/340 i sprovedbenih Regulativa Komisije (EU) 2017/373 i (EU) 2021/664

Sprovedbena regulativa (EU) 2023/203 mijenja se kako slijedi:

(1) u članu 2(1) dodaje se sljedeća tačka (j):

„(j) odobrene organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju sistema ATM-a/ANS-a i sastavnih dijelova ATM-a/ANS-a koje podliježu Sprovedbenoj regulativi Komisije (EU) 2023/1769 (*).

(* Sprovedbena regulativa komisije (EU) 2023/1769 od 12. septembra 2023. godine o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura za odobravanje organizacija uključenih u projektovanje ili proizvodnju sistema i sastavnih dijelova za upravljanje vazдушnim saobraćajem/pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i o izmjeni Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 (OJ L 228, XX.9.2023, p. 19).’

(2) u članu 6(1) dodaje se sljedeća tačka (h):

„(h) za organizacije iz člana 2(1) tačke (j), nadležni organ imenovan u skladu sa članom 3(1) Sprovedbene regulative (EU) 2023/1769.”.

Član 6

Stupanje na snagu

Ova regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Ova regulativa je obavezujuća u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sačinjeno u Briselu 12. septembra 2023. godine.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEJEN

**ZAHTJEVI ZA AGENCIJU
(Dio-DPO.AR)
PODDIO A – OPŠTI ZAHTJEVI (DPO.AR.A)**

DPO.AR.A.001 Područje primjene

U ovom prilogu utvrđuju se zahtjevi za administrativne i sisteme upravljanja Agencije za zadatke sertifikacije, nadzora i preduzimanja izvršnih mjera organizacija za projektovanje ili proizvodnju kada Agencija obavlja svoje zadatke i odgovornosti.

DPO.AR.A.010 Neposredna reakcija na problem koji utiče na sigurnost, bezbjednost ili interoperabilnost

- (a) Ne dovodeći u pitanje Regulativu (EU) br. 376/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta ⁽¹⁾, kao i delegirane i sprovedbene akte donesene na osnovu nje, Agencija uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o sigurnosti, bezbjednosti i interoperabilnosti.
- (b) Nakon što primi informacije iz tačke (a), Agencija preduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje svih identifikovanih problema povezanih sa sigurnošću, bezbjednošću ili interoperabilnošću, uključujući izdavanje direktiva za ATM/ANS opremu u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Priloga I Delegirane regulative (EU) 2023/1768.
- (c) O mjerama preduzetim u skladu sa tačkom (b) odmah se obavještava relevantna organizacija koja je dužna da ih se pridržava, u skladu sa tačkom DPO.OR.A.035. Obavještavaju se i nadležni organi relevantnih pružalaca ATM/ANS usluga.

DPO.AR.A.015 Neposredna reakcija na incident ili ranjivost u vezi s informacionom bezbjednošću koja utiče na sigurnost vazduhoplovstva

- (a) Agencija uspostavlja sistem za adekvatno sakupljanje, analizu i dijeljenje informacija o incidentima i ranjivostima povezanim sa informacionom bezbjednošću sa potencijalnim uticajem na sigurnost vazduhoplovstva, koje organizacije prijavljuju. To se sprovodi u koordinaciji s drugim relevantnim organima koji su odgovorni za informacionu bezbjednost ili sajber bezbjednost u državi članici kako bi se poboljšale koordinacija i usklađenost programa izvještavanja.
- (b) Nakon što primi informacije iz tačke (a), Agencija preduzima adekvatne mjere kako bi se otklonio potencijalni uticaj incidenta ili ranjivosti povezanih s informacionom bezbjednošću na sigurnost vazduhoplovstva.
- (c) O mjerama koje su preduzete u skladu sa tačkom (b) odmah se obavještavaju sva lica ili organizacije koje ih moraju poštovati na osnovu Regulative (EU) 2018/1139 i njenih delegiranih i sprovedbenih akata donesenih na osnovu nje. Agencija takođe o tim mjerama obavještava nadležne organe relevantnih država članica.

PODDIO B – UPRAVLJANJE (DPO.AR.B)

DPO.AR.B.001 Sistem upravljanja

- (a) Agencija uspostavlja i održava sistem upravljanja uključujući, kao minimum, sljedeće elemente:
 - (1) dokumentovane politike i procedure radi opisivanja svoje organizacije, sredstava i metoda da bi se postigla usaglašenost sa Regulativom (EU) 2018/1139 i, prema potrebi, povezanim delegiranim i sprovedbenim aktima, donesenim na osnovu njih, za izvršenje svojih zadataka sertifikacije, nadzora i preduzimanja izvršnih mjera; procedure se ažuriraju i u okviru Agencije služe kao osnovna radna dokumentacija za sve povezane zadatke;
 - (2) dovoljan broj osoblja za obavljanje svojih zadataka i izvršavanje odgovornosti u skladu s ovom regulativom; mora postojati sistem za planiranje raspoloživosti osoblja kako bi se obezbijedilo pravilno obavljanje svih povezanih zadataka;
 - (3) osoblje koje je kvalifikovano za obavljanje dodijeljenih zadataka i ima potrebno znanje i iskustvo, i prošlo je početnu i periodičnu obuku kako bi se obezbijedila njihova kontinuirana kompetentnost;
 - (4) odgovarajući objekti i kancelarije za obavljanje dodijeljenih zadataka;
 - (5) funkcija za praćenje usaglašenosti sistema upravljanja sa relevantnim zahtjevima i adekvatnosti procedura, uključujući uspostavljanje procesa interne provjere (*audit*) i procesa upravljanja sigurnosnim rizicima; funkcija praćenja usaglašenosti uključuje sistem za pružanje povratnih informacija o nalazima provjere (*audit*) višem rukovodstvu Agencije kako bi se obezbijedilo sprovođenje korektivnih mjera po potrebi;
 - (6) lice ili grupu lica koja su krajnje odgovorna višem rukovodstvu Agencije za funkciju praćenja usaglašenosti.
- (b) Agencija, za svako područje djelovanja uključeno u sistem upravljanja, imenuje jedno ili više lica sa ukupnom odgovornošću za upravljanje relevantnim zadatkom/zadacima.

- (c) Agencija uspostavlja procedure za svoje učešće u međusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija sa bilo kojim drugim nadležnim organom/organima iz člana 4 Sprovedbene regulative Komisije (EU) 2017/373⁶⁾ i pruža im pomoć ili zatraži pomoć od njih, uključujući sve informacije koje proizilaze iz obaveznog i dobrovoljnog izvještavanja o događajima kako je propisano tačkom DPO.ORA.045.
- (d) Sistem upravljanja koji je uspostavila i održava Agencija je u skladu sa Prilogom I (Dio-IS.AR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu imati uticaj na sigurnost vazduhoplovstva.

DPO.AR.B.010 Promjene u sistemu upravljanja

- (a) Agencija ima uspostavljen sistem za identifikaciju promjena koje utiču na njenu sposobnost da obavlja zadatke i ispunjava odgovornosti kako je utvrđeno u Regulativi (EU) 2018/1139 i delegiranim i sprovedbenim aktima donesenim na osnovu nje. Taj sistem omogućava Agenciji da preduzme akciju, prema potrebi, kako bi obezbijedila da sistem upravljanja ostane adekvatan i efektivan.
- (b) Agencija mora blagovremeno da ažurira svoj sistem upravljanja kako bi odražavao sve promjene Regulative (EU) 2018/1139 i delegiranih i sprovedbenih akata donesenih na osnovu nje, kako bi se obezbijedilo efektivno sprovođenje njenog sistema upravljanja.

DPO.AR.B.015 Čuvanje evidencije

(a) Agencija uspostavlja i održava sistem čuvanja evidencije kojim se obezbjeđuje odgovarajuće čuvanje, pristup i pouzdana sljedljivost:

- (1) dokumentovanih politika i procedura sistema upravljanja;
 - (2) obuka, kvalifikacija i autorizacija osoblja prema zahtjevima u tački DPO.AR.B.001(a)(3);
 - (3) dodjele zadataka koji obuhvataju propisane elemente iz tačke ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Priloga I Delegirane regulative (EU) 2023/1768, kao i pojedinosti o dodijeljenim zadacima;
 - (4) proces odobravanja organizacija uključenih u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme, proces sertifikacije i evidenciju deklaracija o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu i kontinuirani nadzor, uključujući:
 - (i) zahtjeve za izdavanje odobrenja;
 - (ii) odobrenja izdata organizacijama koje su uključene u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme, uključujući pripadajuća prava i sve njihove promjene;
 - (iii) izdate sertifikate za ATM/ANS opremu, uključujući sve njihove promjene koje je izdala;
 - (iv) sve važeće deklaracije o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu koju je evidentirala;
 - (v) program Agencije za kontinuirani nadzor, uključujući svu evidenciju o procjeni, provjeri (*audit*) i inspekciji;
 - (vi) kopiju programa nadzora u kojem se navode podaci kada provjere (*audit*) treba sprovesti i kada su iste sprovedene;
 - (vii) kopije cjelokupne službene korespondencije;
 - (viii) preporuke za izdavanje ili nastavak sertifikata ili nastavak evidencije deklaracije, detalji o nalazima i akcije koje su organizacije preduzele za njihovo otklanjanje, uključujući datum otklanjanja svake od njih, preduzimanje izvršnih mjera i opservacije;
 - (ix) izvještaj o procjeni, provjeri (*audit*) ili inspekciji;
 - (x) kopije svih priručnika, procedura i procesa ili priručnika organizacije i njihovih izmjena;
 - (xi) kopije svih drugih dokumenata koje je odobrila Agencija;
 - (5) obavještenje i ocjena alternativnih načina usaglašavanja koje su predložile organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme i procjena tih alternativnih načina usaglašavanja;
 - (6) sigurnosne informacije, direktive za ATM/ANS opremu i mjere praćenja;
 - (7) korišćenje odredbi o fleksibilnosti u skladu sa članom 76(4) Regulative (EU) 2018/1139.
- (b) Agencija vodi popis svih sertifikata koje je izdala i svih deklaracija koje je evidentirala.
- (c) Svi zapisi iz tačaka (a) i (b) čuvaju se na način koji obezbjeđuje zaštitu od oštećenja, izmjena i krađe, i čuvaju se najmanje pet godina nakon prestanka važenja odobrenja i sertifikata ili povlačenja deklaracije, u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.

PODDIO C — SERTIFIKACIJA, NADZOR I PREDUZIMANJE IZVRŠNIH MJERA (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001 Izdavanje odobrenja za organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme

- (a) Po prijemu zahtjeva za izdavanje odobrenja organizaciji koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme, Agencija provjerava usaglašenost organizacije sa zahtjevima utvrđenim u Prilozima II i III Delegirane regulative (EU) 2023/1768 i u Prilogu II ove regulative.

⁶⁾ Pravilnik o zajedničkim zahtjevima za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija upravljanja vazdušnim saobraćajem i nadzoru nad njima, o stavljanju van snage Regulative (EZ) br. 482/2008, Sprovedbenih regulativa (EU) br. 1034/2011, (EU) br. 1035/2011 i (EU) 2016/1377 i o izmjeni Regulative (EU) br. 677/2011 (SL L 62, 8.3.2017., str. 1).

- (b) Agencija može zahtijevati sve provjere (*audits*), inspekcije ili procjene koje smatra potrebnim prije izdavanja odobrenja sa svim relevantnim informacijama navedenim u Dodatku 1 ovog priloga.
- (c) Odobrenje se izdaje na neograničeno vrijeme. Prava u vezi s aktivnostima za koje je organizacija dobila odobrenje da sprovodi biće navedene u uslovima priloženim uz odobrenje.
 - (1) U pogledu organizacije koja se bavi projektovanjem ATM/ANS opreme, uslovi određuju vrstu projektantskih radova i kategorije ATM/ANS opreme za koje organizacija posjeduje odobrenje, kao i privilegije koje je organizacija odobrena da koristi.
 - (2) U pogledu organizacije koja se bavi proizvodnjom ATM/ANS opreme, uslovi moraju navesti obim posla i ATM/ANS opremu ili kategorije opreme, ili oboje, za koje imalac odobrenja ima pravo da koristi privilegije.
- (d) Odobrenje se ne izdaje ako nalaz nivoa 1 iz DPO.AR.C.015 ostane otvoren. U izuzetnim okolnostima, nalaz(i) koji nisu nivoa 1 su procijenjeni i ublaženi na odgovarajući način od strane organizacije, a plan korektivnih mjera za otklanjanje nalaza se odobrava od strane Agencije prije izdavanja odobrenja.
- (e) Svaku promjenu odobrenja i njegovih uslova mora odobriti Agencija.

DPO.AR.C.005 Program nadzora

(a) Agencija uspostavlja i godišnje ažurira program nadzora uzimajući u obzir specifičnu prirodu organizacija koje nadzire, složenost njihovih aktivnosti i rezultate prethodnih aktivnosti sertifikacije ili nadzora, i zasniva ga na procjeni povezanih rizika. Program nadzora uključuje provjere (*audits*) koje:

- (1) pokrivaju sva područja potencijalne zabrinutosti, sa fokusom na ona područja u kojima su problemi identifikovani u prošlosti;
- (2) pokrivaju sve organizacije, sertifikate i deklaracije pod nadzorom Agencije;
- (3) pokrivaju sredstva koja organizacije primjenjuju kako bi obezbijedile kompetentnost svog osoblja;
- (4) obezbjeđuju da se provjere (*audits*) sprovode na način koji je srazmjeran nivou rizika povezanim sa aktivnostima organizacije;
- (5) obezbjeđuju da se za organizacije pod njenim nadzorom primjenjuje ciklus planiranja nadzora koji ne prelazi 24 mjeseca. Ciklus planiranja nadzora može se smanjiti ako postoje dokazi da se učinak sigurnosti organizacije smanjio. Ciklus planiranja nadzora može se produžiti na maksimalno 36 mjeseci ako Agencija utvrdi da tokom prethodnih 24 mjeseci:
 - (i) organizacija je kontinuirano dokazivala usaglašenost sa zahtjevima upravljanja promjenama iz tačke DPO.OR.B.005;
 - (ii) nisu izdati nalazi nivoa 1 iz DPO.AR.C.015;
 - (iii) sve korektivne mjere iz DPO.AR.C.015 su sprovedene u roku koji je Agencija prihvatila ili produžila, kako je definisano u tački DPO.AR.C.015.
 Ako je, pored tačaka (i), (ii) i (iii), organizacija uspostavila efektivan sistem kontinuiranog izvještavanja Agenciji u vezi sa svojom usaglašenošću s propisima, koji je odobren, ciklus planiranja nadzora može se produžiti na maksimalno 48 mjeseci;
- (6) obezbjeđuju praćenje sprovođenja korektivnih mjera iz DPO.AR.C.015;
- (7) su predmet konsultacija sa relevantnim organizacijama i nakon toga obavještavanja;
- (8) navode planirane intervale inspekcija različitih lokacija, ako je potrebno.

(b) Agencija može odlučiti da izmijeni ciljeve i obim unaprijed planiranih provjera (*audits*), uključujući preglede dokumentacije i dodatne provjere (*audits*), gdje god se za to ukaže potreba.

(c) Agencija odlučuje koji aranžmani, elementi, fizičke lokacije i aktivnosti će biti predmet provjere (*audit*) u određenom vremenskom okviru.

(d) Opservacije i nalazi provjere (*audit*) izdati u skladu s tačkom DPO.AR.C.015 moraju se dokumentovati.

(e) Nalazi moraju biti potkrijepljeni dokazima i identifikovani u smislu primjenljivih zahtjeva i njihovih aranžmana za sprovođenje prema kojima je provjera (*audit*) sprovedena.

(f) Izvještaj o provjeri (*audit*), uključujući detalje nalaza i opservacija, priprema se i dostavlja relevantnoj organizaciji.

DPO.AR.C.010 Promjene sistema upravljanja informacionom bezbjednošću

- (a) U vezi sa promjenama kojima se upravlja i o kojima se obavještava Agencija u skladu sa procedurom iz tačke IS.I.OR.255(a) Priloga II (Dio IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203, Agencija uključuje pregled tih promjena u svoj kontinuirani program nadzora u skladu sa principima utvrđenim u tački DPO.AR.C.005 ovog priloga. Ako se utvrdi bilo kakva neusaglašenost, Agencija o tome obavještava organizaciju, zahtijeva dalje promjene i postupa u skladu s tačkom DPO.AR.C.015 ovog priloga.
- (b) U vezi sa drugim promjenama za koje je potreban zahtjev za odobrenje u skladu sa tačkom IS.I.OR.255(b) Priloga II (Dio IS.I.OR) Sprovedbene regulative (EU) 2023/203:
 - (1) nakon što primi zahtjev za promjenu, Agencija provjerava usaglašenost organizacije sa primjenljivim zahtjevima prije izdavanja odobrenja;
 - (2) Agencija utvrđuje uslove pod kojima organizacija može da radi za vrijeme sprovođenja promjene;

(3) ako utvrdi da organizacija ispunjava primjenljive zahtjeve, Agencija odobrava promjenu.

DPO.AR.C.015 Nalazi, korektivne mjere i preduzimanje izvršnih mjera

(a) Kada Agencija, tokom istrage, nadzora ili na bilo koji drugi način, utvrdi bilo kakvu neusaglašenost sa primjenljivim zahtjevima ove regulative, bilo koje procedure ili priručnika koji se zahtijevaju ovom regulativom, ili sertifikata ili deklaracije izdate u skladu s ovom regulativom, ona će, ne dovodeći u pitanje bilo koju dodatnu mjeru koju zahtijeva Regulativa (EU) 2018/1139, utvrditi nalaz.

(b) Agencija ima uspostavljen sistem za:

- (1) analiziranje nalaza u pogledu njihovog značaja za sigurnost i interoperabilnost;
- (2) identifikaciju odgovarajućih izvršnih mjera, uključujući suspenziju ili ukidanje odobrenja i sertifikata;
- (3) izdavanje direktiva na osnovu rizika koji predstavlja neusaglašenost organizacije.

(c) Agencija utvrđuje nalaz nivoa 1 kada utvrdi bilo kakvu značajnu neusaglašenost s osnovom za ATM/ANS sertifikaciju prema tački ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Priloga I Delegirane regulative (EU) 2023/1768 koja može dovesti do nekontrolisane neusaglašenosti i potencijalnog neželjenog stanja.

Nalazi nivoa 1 uključuju, ali nisu ograničeni na:

- (1) objavljivanje operativnih procedura koje uvode značajan rizik za aktivnosti organizacije;
- (2) dobijanje ili održavanje važenja odobrenja organizacije putem podnošenja falsifikovanih dokumentovanih dokaza;
- (3) dokaze o nesavjesnom radu ili zloupotrebi odobrenja organizacije;
- (4) nepostojanje krajnjeg odgovornog rukovodioca.

(d) Agencija utvrđuje nalaz nivoa 2 kada se utvrdi neusaglašenost sa bilo kojim od sljedećeg:

- (i) sa primjenljivim zahtjevima Regulative (EU) 2018/1139;
- (ii) sa delegiranim i sprovedbenim aktima usvojenim na osnovu Regulative (EU) 2018/1139;
- (iii) sa procedurama i priručnicima koje zahtijeva Regulativa (EU) 2018/1139; ili
- (iv) sa odobrenjem izdatim u skladu sa Regulativom (EU) 2018/1139, koja nije klasifikovana kao nalaz nivoa 1.

(e) Kada je nalaz utvrđen, Agencija, ne dovodeći u pitanje bilo koju dodatnu mjeru koju zahtijeva Regulativa (EU) 2018/1139 i delegirani i sprovedbeni akti doneseni na osnovu nje, pismeno obavještava relevantnu organizaciju o nalazu i zahtijeva od nje da preduzme korektivne mjere za otklanjanje utvrđene/ih i neusaglašenosti.

(1) U slučaju nalaza nivoa 1, Agencija odmah preduzima odgovarajuće izvršne mjere i može, ako je primjereno, ograničiti, suspendovati ili u cijelosti ili djelimično ukinuti odobrenje dok organizacija ne preduzme odgovarajuće korektivne mjere.

(2) U slučaju nalaza nivoa 2, Agencija:

(i) odobrava organizaciji period sprovođenja korektivnih mjera, kao dio akcionog plana, koji odgovara prirodi nalaza;

(ii) procjenjuje korektivne mjere i plan sprovođenja koji je predložila organizacija i, ako se procjenom zaključi da su dovoljni za otklanjanje neusaglašenosti, prihvati ih.

(3) U slučaju nalaza nivoa 2, ukoliko organizacija ne dostavi plan korektivnih mjera koji je prihvatljiv Agenciji u smislu nalaza ili ukoliko organizacija ne izvrši korektivne mjere u roku koji je Agencija prihvatila ili produžila, nalaz se može podići na nalaz nivoa 1 i preduzimaju se akcije u skladu sa tačkom (e)(1).

(f) Za slučajeve koji ne zahtijevaju nalaze nivoa 1 i nivoa 2, Agencija može utvrditi opservacije.

(g) Agencija:

(1) suspenduje sertifikat ako smatra da postoje opravdani razlozi da je takva akcija neophodna za sprečavanje kredibilne prijetnje sigurnosti, bezbjednosti, učinkovitosti ili interoperabilnosti ATM/ANS opreme;

(2) izdaje direktivu za ATM/ANS opremu pod uslovima iz tačke ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Priloga I Delegirane regulative (EU) 2023/1768;

(3) suspenduje, ukida ili ograničava sertifikat ako je takva akcija potrebna u skladu s tačkom (c);

(4) preduzima hitne i odgovarajuće mjere koje su potrebne za ograničavanje ili zabranu aktivnosti organizacije ili fizičkog ili pravnog lica ako smatra da postoje opravdani razlozi da je takva akcija neophodna za sprečavanje kredibilne prijetnje ATM/ANS opremi;

(5) registruje deklaraciju o usaglašenosti projekta tek nakon što su otklonjeni svi nalazi početne nadzorne istrage;

(6) privremeno ili trajno poništava registraciju deklaracije o usaglašenosti projekta ako smatra da postoje opravdani razlozi da je takva akcija neophodna za sprečavanje kredibilne prijetnje sigurnosti, bezbjednosti, učinkovitosti ili interoperabilnosti ATM/ANS opreme;

(7) preduzima sve dalje izvršne mjere koje su potrebne kako bi se obezbijedilo da se svaka neusaglašenost sa bitnim zahtjevima Priloga VIII i, ako je primjenljivo, Priloga VII Regulative (EU) 2018/1139 i sa ovim Prilogom ispravi i, kada je potrebno, ublaže njene posljedice.

(h) Nakon preduzimanja izvršnih mjera u skladu sa tačkom (g), Agencija o njima obavještava primaoca, navodi razloge za njih i obavještava primaoca o njegovom pravu na žalbu.

Dodatak 1

SPECIFIKACIJE ODOBRENJA ZA ORGANIZACIJE UKLJUČENE U PROJEKTOVANJE ILI PROIZVODNJU ATM/ANS OPREME

U odobrenju se navode:

- (a) Agencija kao nadležni organ koji izdaje odobrenje;
- (b) ime i poštanska adresa podnosioca zahtjeva;
- (c) opseg rada podnosioca zahtjeva;
- (d) lokacija na kojoj će se aktivnosti sprovoditi;
- (e) pripadajuće privilegije koje su odobrena podnosiocu zahtjeva;
- (f) izjava o usklađenosti i usaglašenosti podnosioca zahtjeva u pogledu primjenljivih zahtjeva;
- (g) datum izdavanja i važenje odobrenja;
- (h) povezani dodatni uslovi ili ograničenja.

ZAHTEVI ZA ORGANIZACIJE UKLJUČENE U PROJEKTOVANJE ILI PROIZVODNJU ATM/ANS OPREME

(Dio-DPO.OR)

PODDIO A – OPŠTI ZAHTEVI (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001 Područje primjene

U ovom prilogu utvrđuju se zajednički zahtjevi u vezi sa pravima i obavezama podnosioca zahtjeva za odobrenje organizacije za projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme i nosioca odobrenja organizacije za projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme.

DPO.OR.A.005 Pehvatljivost

Svako fizičko ili pravno lice koje je pokazalo, ili će pokazati, svoju sposobnost projektovanja ili proizvodnje ATM/ANS opreme u skladu sa tačkom DPO.OR.A.010, može podnijeti zahtjev za odobrenje organizacije za projektovanje ili proizvodnju pod uslovima utvrđenim u ovom prilogu.

DPO.OR.A.010 Zahtjev za odobrenje organizacije za projektovanje ili proizvodnju i dokazivanje sposobnosti

- (a) Zahtjev za odobrenje organizacije za projektovanje ili proizvodnju podnosi se u obliku i na način koji utvrdi Agencija.
 (b) Da bi dobila odobrenje, organizacija koja je uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme ispunjava zahtjeve utvrđene u ovoj regulativi, gdje se ti zahtjevi primjenjuju na projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS sistema i ATM/ANS sastavnih dijelova koje organizacija izvodi ili namjerava izvoditi.

DPO.OR.A.015 Priručnik organizacije

(a) Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme uspostavlja i održava priručnik organizacije, koji obezbjeđuje sljedeće informacije:

- (1) izjavu koju potpisuje odgovorni rukovodilac kojom se potvrđuje da će se priručnik organizacije i svi povezani priručnici koji definišu usaglašenost organizacije sa zahtjevima poštovati u svakom trenutku;
- (2) pozicija(e) i ime(na) glavnog(ih) rukovodioca(a) kako je navedeno u tački DPO.OR.B.020;
- (3) dužnosti i odgovornosti rukovodioca(a), uključujući pitanja za koja se mogu direktno saradivati sa Agencijom u ime organizacije;
- (4) organizaciona šema koja prikazuje linije zaduženja i odgovornosti rukovodilaca u cijeloj organizaciji, uključujući direktnu odgovornost odgovornog rukovodioca;
- (5) opšti opis ljudskih resursa organizacije;
- (6) opšti opis objekata koji se nalaze na svakoj lokaciji navedenoj u odobrenju organizacije;
- (7) opšti opis obima rada organizacije relevantnog za uslove odobrenja;
- (8) procedura(e) za provjeru i demonstraciju da je projekat ATM/ANS opreme, ili njegove promjene, u skladu s primjenljivim detaljnim specifikacijama i zahtjevima kako je utvrđeno u Delegiranoj regulativi (EU) 2023/1768 i da nema nesigurnih ili nebezbednih karakteristika, prema potrebi;
- (9) procedura za pripremu i održavanje tehničkih podataka i evidencija, za svaki model svakog dijela ATM/ANS opreme za koji je izdat sertifikat ili deklaracija o usaglašenosti projekta u skladu sa Delegiranom regulativom (EU) 2023/1768, prema potrebi;
- (10) procedura(e) za obavještanje Agencije o organizacionim promjenama;
- (11) procedura izmjene ili dopune priručnika organizacije;
- (12) opis, direktan ili putem unakrsne reference, sistema upravljanja i procedure(a) organizacije;
- (13) opis, direktan ili putem unakrsne reference, upravljanja izvođačima radova i procedure(a) nadzora iz tačke DPO.OR.B.015 ovog priloga.

(b) Priručnik organizacije se mijenja ili dopunjava po potrebi kako bi opis organizacije bio ažuran, a kopija istog, uključujući i njegove izmjene ili dopune, dostavlja se Agenciji.

(c) Zahtjev za odobrenje promjene iz tačke DPO.OR.B.005 ovog priloga zasniva se na podnošenju predloženih promjena priručnika organizacije.

DPO.OR.A.025 Trajanje, kontinuirano važenje i prava odobrenja organizacije

(a) Odobrenje organizacije ostaje da važi neograničeno vrijeme pod uslovom da:

- (1) je organizacija usaglašena sa Regulativom (EU) 2018/1139 i delegiranim i sprovedbenim aktima donesenim na osnovu nje;
- (2) organizacija nije odustala od odobrenja niti ga je Agencija suspendovala ili ukinula.

(b) Po ukidanju ili odustajanju od odobrenja, ako je izdato u papirnom obliku, odobrenje se bez odlaganja vraća Agenciji.

(c) Imalac odobrenja organizacije, u okviru uslova odobrenja i prema relevantnim procedurama sistema upravljanja projektom, ima pravo da:

- (1) klasifikuje promjene na ATM/ANS opremi kao „veće“ ili „manje“;
- (2) odobri manje promjene na sertifikatu(ima) i/ili deklaraciji(ama) za ATM/ANS opremu izdatim u skladu sa Delegiranom regulativom (EU) 2023/1768;
- (3) odobri određene veće promjene sertifikata ATM/ANS opreme izdatog u skladu sa Delegiranom regulativom (EU) 2023/1768;
- (4) izda deklaraciju o usaglašenosti projekta ATM/ANS opreme u skladu sa članom 5 Delegirane regulative (EU) 2023/1768; i
- (5) izda izjave o usaglašenosti ATM/ANS opreme u skladu sa članom 6 Delegirane regulative (EU) 2023/1768.

DPO.OR.A.030 Olakšice i saradnja

- (a) Organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme olakšava inspekcije i provjere (*audits*) koje sprovodi Agencija ili kvalifikovani subjekt koji djeluje u njeno ime, i saraduje po potrebi radi efikasnog i efektivnog vršenja ovlašćenja Agencije.
- (b) Organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme saraduje i podržava ATM/ANS pružaoce usluga koji koriste njenu ATM/ANS opremu u njihovom procesu demonstracije usaglašenosti relevantnim nadležnim organima.

DPO.OR.A.035 Nalazi i korektivne mjere

Nakon prijema obavještenja o nalazima od Agencije, organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme:

- (a) identifikuje osnovni uzrok neusaglašenosti;
- (b) definiše plan korektivnih mjera;
- (c) dokazuje sprovođenje korektivnih mjera na zadovoljstvo Agencije u roku koji je predložila, a Agencija odobrila, kako je definisano u tački (e)(2) tačke DPO.A.R.C.015.

DPO.OR.A.040 Neposredna reakcija na problem koji utiče na sigurnost, bezbjednost ili interoperabilnost

Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme sprovodi sve mjere sigurnosti i bezbjednosti, uključujući direktive za ATM/ANS opremu, koje je Agencija preduzela u skladu sa tačkama DPO.A.R.A.010 i DPO.A.R.A.015.

DPO.OR.A.045 Otkazi, neispravnosti i kvarovi

(a) Imalac odobrenja izdatog u skladu sa ovom regulativom:

- (1) uspostavlja i održava sistem za sakupljanje, istragu i analizu izvještaja i informacija o otkazima, neispravnostima, kvarovima ili drugim događajima koji su uzrokovali ili bi mogli uzrokovati negativne efekte na kontinuiranu usaglašenost ATM/ANS opreme sa primjenljivim zahtjevima;
- (2) obavještava sve poznate korisnike relevantne ATM/ANS opreme i, na zahtjev, svako lice ovlašćeno u skladu sa drugim povezanim propisima, o sistemu uspostavljenom u skladu sa tačkom (1) i o tome kako dostaviti takve izvještaje i informacije o otkazima, kvarovima, nedostacima ili drugim događajima.

(b) Za organizacije koje imaju glavno mjesto poslovanja u državi članici, sistem uspostavljen u skladu sa tačkom (a)(1) uključuje odredbe za izvještavanje o događajima i praćenje koje ispunjavaju zahtjeve Regulative (EU) br. 376/2014 i (EU) br. 2018/1139 i delegiranih i sprovedbenih akata donesenih na osnovu nje.

(c) Nosilac odobrenja prijavljuje Agenciji svaki otkaz, neispravnost, kvar ili drugi događaj sa kojim je upoznat, a koji je rezultirao ili može rezultirati stanjem koje nije sigurno, bezbjedno ili nedovoljnih performansi.

(d) Za imaoce odobrenja koji nemaju glavno mjesto poslovanja u državi članici, izvještaji se podnose u obliku i na način koji utvrdi Agencija, što je prije moguće i u svakom slučaju najkasnije 72 sata nakon što su lice ili organizacija obaviješteni o određenom događaju, osim ako izuzetne okolnosti to ne sprečavaju.

(e) Imalac odobrenja istražuje događaj koji je prijavljen u skladu sa tačkom (c), uključujući nedostatke koji su doveli do tog događaja, i prijavljuje Agenciji rezultate svoje istrage i sve akcije koje namjerava da preduzme ili predlaže da preduzme kako bi ispravio te nedostatke.

DPO.OR.A.050 Prenosivost odobrenja

Odobrenje organizacije nije prenosivo, osim kao posljedica promjene vlasništva organizacije.

PODDIO B – UPRAVLJANJE (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001 Sistem upravljanja

(a) Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme sprovodi i održava sistem upravljanja koji uključuje sljedeće:

- (1) jasno definisane linije odgovornosti i zaduženja u cijeloj organizaciji, uključujući direktnu odgovornost odgovornog rukovodioca;
- (2) opis opšte filozofije i principa organizacije, koji zajedno čine politiku, a koju potpisuje odgovorni rukovodilac;
- (3) sredstva za provjeru efikasnosti organizacije u smislu indikatora efikasnosti i ciljeva efikasnosti sistema upravljanja;
- (4) proces za identifikaciju promjena unutar organizacije i konteksta u kojem posluje, koje mogu da utiču na uspostavljene procese, procedure i proizvode i, gdje je potrebno, promjenu sistema upravljanja kako bi se prilagodio tim promjenama;
- (5) proces za identifikaciju obima promjena ATM/ANS opreme i povezanog rizika;
- (6) proces za pregled sistema upravljanja, identifikaciju uzroka nedovoljnih performansi sistema upravljanja, utvrđivanje uticaja takvih nedovoljnih performansi i otklanjanje ili ublažavanje tih uzroka;
- (7) proces kojim se obezbjeđuje da je osoblje organizacije obučeno i kompetentno za obavljanje svojih dužnosti na siguran, efikasan, kontinuiran i održiv način; u tom kontekstu, organizacija uspostavlja politike za zapošljavanje i obuku svog osoblja;
- (8) formalno sredstvo komunikacije koje obezbjeđuje da je sve osoblje organizacije u potpunosti upoznato sa sistemom upravljanja koji omogućava komunikaciju kritičnih informacija i koji omogućava objašnjenje zašto se preduzimaju određene radnje i zašto se uvode ili mijenjaju procedure;
- (9) u pogledu aktivnosti projektovanja, procedure za:
 - (i) projektovanje ATM/ANS opreme i za promjene njenog projekta;

- (ii) obezbjeđenje da je projekat ATM/ANS opreme ili promjene njenog projekta u skladu sa primjenljivim specifikacijama, uključujući funkciju nezavisne provjere demonstracije usaglašenosti na osnovu koje organizacija podnosi izjave o usaglašenosti i pripadajuću dokumentaciju Agenciji;
- (iii) verifikaciju prihvatljivosti elemenata ATM/ANS opreme koju su projektovale ili zadatka koje obavljaju ugovorne organizacije iz tačke DPO.OR.B.015;
- (iv) obezbjeđenje da postoji dovoljan broj osoblja uključen u projekat ATM/ANS opreme, da je obučeno i kompetentno, i da je ovlašćeno za obavljanje svojih dodijeljenih odgovornosti;
- (v) blisku i efikasnu koordinaciju između odsjeka i unutar odsjeka;

(10) u pogledu aktivnosti proizvodnje, procedure za:

- (i) izdavanje i odobravanje dokumenata ili njihovih izmjena;
- (ii) provjere (*audit*) procjene i kontrola ugovornih organizacija iz tačke DPO.OR.B.015;
- (iii) provjeru da li su ulazni materijali i oprema, uključujući isporuku novih artikala ili artikala koje koriste kupci ATM/ANS opreme, u skladu sa primjenljivim podacima projekta;
- (iv) provjeru da li je ATM/ANS oprema u skladu sa primjenljivim podacima projekta;
- (v) identifikaciju i sljedljivosti;
- (vi) organizacione procese;
- (vii) inspekciju i testiranje;
- (viii) kalibražu alata i testne opreme;
- (ix) kontrolu neusaglašenih artikala;
- (x) koordinaciju sa podnosiocem zahtjeva za odobrenje projekta ili imaoцем odobrenja projekta;
- (xi) popunjavanje i čuvanje evidencije o obavljenom radu;
- (xii) izdavanje dokumenata o puštanju u upotrebu;
- (xiii) rukovanje, skladištenje i pakovanje ATM/ANS opreme.

(b) Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme dokumentuje sve ključne procese sistema upravljanja, uključujući proces za obavješćavanje osoblja o njihovim odgovornostima i proceduru za izmjenu ili dopunu tih procesa.

(c) Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme uspostavlja funkciju unutar svog sistema upravljanja za praćenje usaglašenosti sa primjenljivim zahtjevima i adekvatnošću utvrđenih procedura. Praćenje usaglašenosti uključuje sistem povratnih informacija o nalazima odgovornom rukovodiocu kako bi se obezbijedilo efikasno sprovođenje korektivnih mjera, po potrebi.

(d) Sistem upravljanja je proporcionalan veličini organizacije koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme i složenosti njenih aktivnosti, uzimajući u obzir opasnosti i povezane rizike svojstvene tim aktivnostima.

(e) Pored sistema upravljanja iz tačke (a), organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme uspostavlja, sprovodi i održava sistem upravljanja informacionom bezbjednošću u skladu sa Sprovedbenom regulativom (EU) 2023/203 kako bi se obezbijedilo pravilno upravljanje rizicima informacione bezbjednosti koji mogu imati uticaj na sigurnost vazduhoplovstva.

DPO.OR.B.005 Upravljanje promjenama

(a) Nakon izdavanja odobrenja organizaciji, svaku značajnu promjenu sistema upravljanja odobrava Agencija prije nego što se sprovede, osim ako se o takvoj promjeni ne obavijesti i njome upravlja u skladu sa procedurom koju je odobrila Agencija. Organizacija Agenciji podnosi zahtjev za odobrenje kojim se dokazuje kontinuirana usaglašenost sa primjenljivim zahtjevima.

(b) Svaka promjena ATM/ANS opreme prijavljuje se Agenciji i odobrava od strane Agencije prije nego što se sprovede, osim ako se takvom promjenom ne upravlja u skladu sa procedurom upravljanja promjenama koju je odobrila Agencija. Ova procedura upravljanja promjenama definiše klasifikaciju promjena ATM/ANS opreme i opisuje kako će se takve promjene obavješćavati i njima upravljati.

DPO.OR.B.010 Zahtjevi u pogledu sredstava

Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme obezbjeđuje da su njeni objekti i oprema, uključujući objekte i opremu za testiranje, adekvatni i prikladni za obavljanje i upravljanje svim svojim zadacima i aktivnostima u skladu sa primjenljivim zahtjevima.

DPO.OR.B.015 Ugovorene aktivnosti

(a) Ugovorene aktivnosti uključuju sve one aktivnosti koje su u okviru aktivnosti organizacije, u skladu sa uslovima sertifikata, a koje obavljaju druge organizacije koje su ili same sertifikovane za obavljanje takvih aktivnosti ili, ako nisu sertifikovane, rade pod nadzorom takve organizacije. Organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme obezbjeđuje da, kada ugovara bilo koji dio svojih aktivnosti sa vanjskim organizacijama ili kada kupuje bilo koji dio svojih aktivnosti od vanjskih organizacija, ugovorena ili kupljena aktivnost, prema potrebi, bude u skladu sa primjenljivim zahtjevima.

(b) Kada organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme ugovara bilo koji dio svojih aktivnosti sa organizacijom koja nije sama sertifikovana u skladu sa ovom regulativom za obavljanje takvih aktivnosti, obezbjeđuje da ugovorena organizacija radi pod njenim nadzorom. Organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme obezbjeđuje da Agencija ima pristup ugovorenoj organizaciji kako bi utvrdila njenu kontinuiranu usaglašenost sa primjenljivim zahtjevima ove regulative.

DPO.OR.B.020 Zahtjevi za osoblje

(a) Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme imenuje odgovornog rukovodioca koji ima ovlaštenje da obezbijedi da se sve aktivnosti mogu finansirati i sprovesti u skladu sa primjenljivim zahtjevima ove regulative. Odgovorni rukovodilac je odgovoran za uspostavljanje i održavanje efektivnog sistema upravljanja.

(b) Takođe treba definisati ovlaštenja, dužnosti i odgovornosti imenovanih nosilaca funkcija, posebno rukovodećeg osoblja zaduženog za sigurnost, kvalitet, bezbjednost, finansije i ljudske resurse.

DPO.OR.B.025 Čuvanje evidencije

(a) Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme uspostavlja sistem vođenja evidencije koji omogućava adekvatno čuvanje evidencije i pouzdanu sljedljivost svih njenih aktivnosti, a koji posebno obuhvata sve elemente navedene u tački DPO.OR.B.001.

(b) Format i period čuvanja evidencije iz tačke (a) navedeni su u procedurama sistema upravljanja organizacije.

(c) Evidencija se čuva na način koji obezbjeđuje njihovu zaštitu od oštećenja, izmjene i krađe.

(d) Organizacija koja se bavi projektovanjem ili proizvodnjom ATM/ANS opreme vodi registar razvijene ATM/ANS opreme.

PODDIO C – TEHNIČKI ZAHTJEVI (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001 Organizacije uključene u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme

(a) Podnosilac zahtjeva za odobrenje organizacije za projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme i imalac odobrenja organizacije za projektovanje ili proizvodnju ima pravo, prema potrebi, na bilo koje od sljedećeg:

(1) posjedovanje ili podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata za projektovanje ATM/ANS opreme;

(2) izdavanje deklaracije o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu;

(3) izdavanje izjave o usaglašenosti za ATM/ANS opremu, na zahtjev ATM/ANS pružaoca.

Što se tiče aktivnosti projektovanja, organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme:

(1) izdaje deklaraciju o usaglašenosti projekta za ATM/ANS opremu, prema potrebi;

(2) izdaje podatke i informacija, uključujući uputstva, pod svojom odgovornošću u okviru svojih uslova odobrenja kako je utvrdila Agencija;

(3) priprema i održava, za svaki model svakog dijela za koji je izdata deklaracija za ATM/ANS opremu, ažurirane datoteke sa potpunim tehničkim podacima i evidencijom.

(c) Što se tiče aktivnosti proizvodnje, organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme:

(1) proizvodi svaki artikal obezbjeđujući da kompletirana ATM/ANS oprema odgovara svojim podacima za projektovanje i da je sigurna za ugradnju;

(2) priprema i održava, za svaki model svakog dijela za koji je izdata deklaracija ATM/ANS opreme, ažuriranu datoteku s potpunim tehničkim podacima i evidencijom;

(3) priprema, održava i ažurira glavne kopije svih priručnika koje zahtijevaju primjenljive specifikacijama deklaracije za određenu opremu;

(4) stavlja na raspolaganje korisnicima ATM/ANS opreme i Agenciji na zahtjev, uputstva za kontinuiranu prikladnost potrebnu za korišćenje i održavanje ATM/ANS opreme, kao i promjene tih uputstava;

(5) označava svaki artikal;

(6) nastavlja da ispunjava primjenljive zahtjeve utvrđene ovom regulativom.

(d) Pored tačke (c), organizacija koja je uključena u proizvodnju ATM/ANS opreme ima pravo, u okviru svojih uslova odobrenja, da utvrdi da je svaka kompletirana ATM/ANS oprema u skladu sa primjenljivim podacima projektovanja i da je u stanju za siguran rad prije izdavanja EASA obrasca o stavljanju u upotrebu u kojem se navodi da je ATM/ANS oprema proizvedena u skladu sa primjenljivim zahtjevima ove regulative i sa primjenljivim podacima projektovanja.

(e) EASA obrazac o stavljanju u upotrebu iz tačke (d) za svaku proizvedenu ATM/ANS opremu sadrži najmanje sljedeće informacije:

(1) opis ATM/ANS opreme;

(2) broj dijela ATM/ANS opreme;

(3) serijski broj ATM/ANS opreme;

(4) izjavu da je ATM/ANS oprema proizvedena u skladu sa primjenljivim podacima projektovanja i da je u stanju za siguran rad;

(5) poziv na sertifikat ili deklaraciju o usaglašenosti projekta.

DPO.OR.C.005 Koordinacija

Organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme obezbjeđuje:

(a) zadovoljavajuću koordinaciju, uz odgovarajuće aranžmane, između aktivnosti projektovanja i proizvodnje, prema potrebi;

(b) zadovoljavajuću koordinaciju i odgovarajuću podršku relevantnim ATM/ANS pružaocima usluga i vazduhoplovnim subjektima u pogledu kontinuirane prikladnosti ATM/ANS opreme, prema potrebi.

DPO.OR.C.010 Direktive za ATM/ANS opremu

Kada Agencija izda direktivu za ATM/ANS opremu, u skladu sa tačkom ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Priloga II Delegirane regulative (EU) 2023/1768, organizacija uključena u projektovanje ili proizvodnju ATM/ANS opreme:

(a) predlaže odgovarajuću korektivnu mjeru i podnosi je zajedno sa detaljima Agenciji na odobrenje;

(b) nakon što Agencija odobri predlog iz tačke (a), stavlja na raspolaganje svim poznatim korisnicima ili vlasnicima ATM/ANS opreme odgovarajuće opisne podatke i uputstva za izvršenje i, na zahtjev, svakom licu koje je dužno da se pridržava direktive za ATM/ANS opremu.